

REGISTAR PROPISA 2021. godina

AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE

O D L U K E

	br. biltena/strana
Odluka o proglašavanju mandata odbornika Skupštine opštine Ugljevik	1/1
Odluka o privremenom finansiranju Opštine Ugljevik za 2021. godinu	1/7
Odluka o usvajanju Nacrta plana budžeta Opštine Ugljevik za 2021. godinu	1/7
Odluka o odobravanju finansijske pomoći	1/24
Odluka o davanju ovlaštenja	1/24
Odluka o osnivanju Turističke organizacije Opštine Ugljevik	1/24
Odluka o usvajanju Plana budžeta Opštine Ugljevik za 2021.g.	3/26
Odluka o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2021. g	3/50
Odluka o stipendiranju redovnih studenata za školsku 2020/2021. godinu	3/52
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proširenim pravima iz socijalne zaštite	3/53
Odluka o određivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2020. godini	3/53
Odluka o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta	3/53
Odluka o utvrđivanju poreske stope poreza na nepokretnosti za 2021. godinu na području Opštine Ugljevik	3/54
Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji Opštine Ugljevik na dan 31.12.2020.	3/55
Odluka o prodaji nepokretnosti putem javnog konkursa u K.O. Ugljevička Obrijež i Zabrđe	3/57
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom	3/57
Odluka o pristupanju izradi izmjene Urbanističkog projekta gradsko dijela grada Ugljevika	3/58
Odluka o donošenju izmjene Urbanistič. projekta gradskog dijela grada Ugljevika	3/59
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje jednog člana Odbora za žalbe Opštine Ugljevik	3/59
Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje	4/1
Statutarna odluka o izmjeni Statuta opštine Ugljevik	5/1
Odluka o odobravanju sječe stabala	5/1
Odluka o dodjeli na korištenje opreme	5/2

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Ugljevik	5/2
Odluka o izmjeni Odluke o prijedlogu upisnih područja osnovnih škola na području Opštine Ugljevik	5/2
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove Centra za socijal. rad Ugljevik	5/3
Odluka o finansijskoj podršci porodici za svako novorođeno dijete na teritoriji Opštine Ugljevik	5/3
Odluka o dopuni Odluke o prihvatanju otplate kredita JZU Dom zdravlja Ugljevik	5/4
Odluka o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na izdavanje garancije opštine Ugljevik za kreditno zaduženje JZU Dom zdravlja Ugljevik	5/4
Odluka o izmjeni Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom	6/1
Odluka o prodaji zemljišta putem javnog konkursa u K.O. Ugljevik	6/1
Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Skupština opštine Ugljevik	6/2
Odluka o pristupanju izradi Zoning plana područja posebne namjene turističko-izletničkog centra „Gornja Trnova“	6/2
Odluka o pristupanju izradi Zoning plana područja posebne namjene turističko-izletničkog centra „Šuplja pećina“ Donja Krćina	6/4
Odluka o dodjeli na korištenje poslovnih kancelarija	6/5
Odluka o odgođenom plaćanju naknade za uređenje građevinskog zemljišta	6/6
Odluka o odobravanju sredstava Fudbalskom klubu „Partizan“ Donja Trnova	6/6
Odluka o o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Ugljevik	6/6
Odluka o davanju saglasnosti za postavljanje dječijeg igrališta na trgu Draže Mihailovića u Ugljeviku	6/6
Odluka o o prodaji nepokretnosti putem javnog konkursa u K.O. Ugljevik	6/7
Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje jednog člana Odbora za žalbe opštine Ugljevik	6/8
Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja	6/8
Odluka o utvrđivanju statusa udruženja od interesa za opštinu Ugljevik	6/8
Odluka o stavljanju van snage Odluke o stipendiranju redovnih studenata za školsku 2020/2021 godinu	6/9
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom	6/9
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom	6/9

Odluka o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa na visokoškol. ustanovama	7/1
Odluka o stipendiranju redovnih studenata za školsku 2020/2021. godinu	7/4
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik	7/4
Odluka o pristupanju izradi Izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika	7/5
Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Plana postavljanja privremenih poslovnih objekata u Ugljeviku	7/6
Odluka o izmjenama i dopunama Plana kapitalnih ulaganja Opštine Ugljevik	7/6
Odluka o isplati naknade za zemljište	7/8
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o opštinskim administrativnim taksama	7/8
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima	10/24
Odluka o usvajanju Izmjene urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika	10/24
Odluka o prodaji zemljišta putem javnog konkursa u k.o. Ugljevik i k.o. Zabrdje	10/25
Odluka o pristupanju izradi izmjene Plana parcelacije Novog naselja na prostoru između magistralnog puta i rijeke Janje	10/26
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnania	10/27
Odluka o usvajanju Nacrta rebalansa plana budžeta opštine Ugljevik	11/1
Odluka o usvajanju Nacrta plana budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu	11/54
Odluka o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja	11/85
Odluka o visini zakupnine za korišćenje stambenih jedinica socijalnog stanovanja	11/86
Odluka o postupku subvencionisanja zakupnine	11/87
Odluka o usvajanju Rebalansa plana budžeta opštine Ugljevik za 2021. godinu	12-1/3
Odluka o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2021.g	12-1/35
Odluka o usvajanju Plana budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu	12-1/39
Odluka o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022.g.	12-1/70
Odluka o utvrđivanju poreske stope poreza na nepokretnosti za 2022. godinu na području Opštine Ugljevik	12-1/73
Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji Opštine Ugljevik na dan 31.12.2021. god.	12-1/74
Odluka o davanju mišljenja	12-2/1
Odluka o prihvatanju Stručnog mišljenja i urbanističko - tehničkih uslova	12-2/2

Odluka o izmjeni Odluke o prodaji nepokretnosti putem javnog konkursa u K.O. Ugljevička Obrijež i Zabrdže	12-2/2
Odluka o grobljima i pogrebnoj djelatnosti na području Opštine Ugljevik	12-2/3
Odluka o izmjeni Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu	12-2/13
Odluka o dopuni Odluke o načinu određivanja i obilježavanja naziva ulica i trgova i označavanju zgrada brojevima	12-2/16
Odluka o dopuni Odluke o određivanju imena i načina obilježavanja ulica u Ugljeviku	12-2/16
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi	12-2/16
Odluka o ekonomskoj cijeni usluga za 2022.godinu i iznosa novčanog učešća roditelja za boravak djeteta u JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik	12-2/17
Odluka o načinu odabira projekata nevladinih /neprofitnih organizacija po LOD metodologiji	12-2/17
Odluka o osnivanju Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Ugljevik	12-2/21

R J E Š E N j E

Rješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanja	1/2
Rješenje o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Ugljevik	1/2
Rješenje o izboru predsjednika Skupštine opštine Ugljevik	1/2
Rješenje o razrješenju potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik	1/2
Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik	1/3
Rješenje o razrješenju zamjenika načelnika Opštine Ugljevik	1/3
Rješenje o izboru zamjenika načelnika Opštine Ugljevik	1/3
Rješenje o razrješenju sekretara Skupštine opštine Ugljevik	1/3
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. sekretara Skupštine opštine Ugljevik	1/3
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za opštu upravu Opštinske uprave Opštine Ugljevik	1/3
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu Opštinske uprave Opštine Ugljevik	1/4
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za privredu Opštinske uprave Opštine Ugljevik	1/4
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu Opštinske uprave Opštine Ugljevik	1/4
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno - komunalne poslove Opštinske uprave Opštine Ugljevik	1/4
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Opštine Ugljevik	1/4
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za finansije Opštinske uprave Opštine Ugljevik	1/5

Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije Opštinske uprave Opštine Ugljevik	1/5
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za poljoprivredu Opštinske uprave Opštine Ugljevik	1/5
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za poljoprivredu Opštinske uprave Opštine Ugljevik	1/5
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti Opštinske uprave Opštine Ugljevik	1/6
Rješenje o razrješenju načelnika Službe za informacione tehnologije Opštinske uprave Opštine Ugljevik	1/6
Rješenje o izboru Komisije za primopredaju dužnosti	/6
Rješenje o izboru Komisije za primopredaju dužnosti	1/6
Rješenje o razrješenju v.d. direktora Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Ugljevik	1/26
Rješenje o imenovanju v.d. direktora Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Ugljevik	1/26
Rješenje o imenovanju v.d. člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Ugljevik	3/60
Rješenje o izmjeni rješenja o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu opštinske uprave Opštine Ugljevik	3/60
Rješenje o davanju saglasnosti na cijene isporuke toplotne energije za grejnu sezonu 2020/2021 godinu	3/60
Rješenje o izboru Komisije za propise	3/76
Rješenje o izboru Komisije za statutarna pitanja	3/76
Rješenje o izboru Komisije za budžet i finansije	3/77
Rješenje o izboru Komisije za odlikovanja	3/77
Rješenje o izboru Komisije za boračko invalidska pitanja	3/77
Rješenje o izboru Komisije za privredni razvoj Opštine	3/77
Rješenje o izboru Komisije za društvene djelat. i odnose sa vjerskim zajednicama	3/78
Rješenje o izboru Komisije za predstavke, pritužbe i društveni nadzor	3/78
Rješenje o izboru Komisije za omladinu	3/78
Rješenje o izboru Komisije za sport	3/78
Rješenje o izboru Komisije za ravnopravnost polova	3/79
Rješenje o izboru Odbora za zdravlje	3/79
Rješenje o obrazovanju Odbora za praćenje primjene Kodeksa ponašanja odbornika u Skupštini opštine Ugljevik	3/79
Rješenje o određivanju odbornika SO-e koji će prisustvovati zaključenju braka na području Opštine Ugljevik	3/79
Rješenje o razrješenju direktora JZU Dom zdravlja Ugljevik	4/1
Rješenje o imenovanju v.d. direktora JZU Dom zdravlja Ugljevik	4/1
Rješenje o izboru Komisije za primopredaju dužnosti	4/2

Rješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu opštinske uprave Opštine Ugljevik	5/4
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu opštinske uprave Opštine Ugljevik	5/4
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. direktora Turističke organizacije Ugljevik	5/5
Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora	5/5
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Ugljevik	5/5
Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu studentskih stipendija	5/5
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Opštine Ugljevik	6/10
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje Odbora za žalbe Skupštine opštine Ugljevik	6/10
Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora u OŠ „Aleksa Šantić“ Ugljevik	6/10
Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora	7/9
Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora	7/10
Rješenje o razrješenju direktora JZU Dom Zdravlja Ugljevik	10/28
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JZU Dom zdravlja Ugljevik	10/29
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Ugljevik	11/89
Rješenje o imenovanju sekretara Skupštine opštine Ugljevik	11/89
Rješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu Opštinske uprave Ugljevik	11/90
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Ugljevik	11/90
Rješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za poljoprivredu Opštinske uprave Ugljevik	11/91
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu Opštinske uprave Ugljevik	11/92
Rješenje o razrješenju v. d. načelnika Odjeljenja za finansije Opštinske uprave Ugljevik	11/93
Rješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za opštu upravu Opštinske uprave Ugljevik	11/93
Rješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Ugljevik	11/94
Rješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za poljoprivredu Opštinske uprave Ugljevik	11/95
Rješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za privredu Opštinske uprave Ugljevik	11/96
Rješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za finansije Opštinske uprave Ugljevik	11/97

Rješenje o imenovanju članova Upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač Supština opštine Ugljevik	11/98
Rješenje o razrješenju v.d. direktora JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik	12-1/1
Rješenje o imenovanju v.d. direktora JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik	12-1/1
Rješenje o razrješenju v.d. direktora JU SRC „Rudar“ Ugljevik	12-1/2
Rješenje o imenovanju v.d. direktora JU SRC „Rudar“ Ugljevik	12-1/2
Rješenje o davanju saglasnosti na cijenu za isporučenu toplotnu energiju 2021/2022 godinu	12-2/51

Lista stručnjaka sa koje se imenuju članovi posebnih i nepristrasnih komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika	3/76
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

PLAN

Nacrt plana budžeta Opštine Ugljevik za 2021. godinu	1/8
Plan održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području Opštine Ugljevik u 2021. godini	3/64
Godišnji plan sistematske preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Opštine Ugljevik	5/6
Plan zimske službe za 2021/2022. godine	7/10
Plan Rebalansa budžeta opštine Ugljevik za 2021.god	12-1/4
Plan budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu	12-1/40
Plan održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Ugljevik u 2022. godini	12-2/22

PROGRAMI

Program rada Skupštine opštine Ugljevik za 2021 god.	3/1
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od vodnih naknada za 2021.godinu	3/61
Program korišćenja sredstava plaćenih po osnovu naknada za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa za 2021. godinu	3/61
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od eksploatacija mineralnih sirovina za 2021. godinu	3/62
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za finansiranje zaštite od požara za 2021. godinu	3/62
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada a promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2021.g	3/62

Program raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za 2021. godinu	3/63
Program o izmjeni i dopuni Programa zajedničke komunalne potrošnje	3/63
Program mjera sistematske preventivne dezinfekcije, dezinskecije i dreatizacije	3/71
Program mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području Opštine Ugljevik za 2021. godinu	3/73
Program proljetne sjetve za 2021. godinu	5/8
Program o izmjeni Programa raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za 2021. godinu	7/9
Program o izmjeni Programa o raspoređivanju i usmjeravanju sredstava od vodnih naknada za 2021. godinu	7/9
Program korišćenja sredstava prikupljenih od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2021.god 7/14 Program jesenje sjetve za 2021. godinu	10/31
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od vodnih naknada za 2022. godinu	12-2/31
Program korišćenja sredstava uplaćenih po osnovu naknada za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa za 2022.godinu	12-2/31
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od eksploatacija mineralnih sirovina za 2022. g	12-2/32
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za finansiranje zaštite od požara za 2022.g	12-2/33
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu	12-2/33
Program raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za 2022. godinu	12-2/34
Program mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području opštine Ugljevik za 2022. godinu	12-2/34
Godišnji program uređenja građevinskog zemljišta za 2022.g.	12-2/40
Program rada Skupštine opštine Ugljevik za 2022. god	12-2/42

IZVJEŠTAJ

Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za šest mjeseci 2020.godine	3/10
Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za dvanaest mjeseci 2020. godine	6/1
Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za šest mjeseci 2021. godine	10/1

ZAKLJUČCI

Zaključci sa sjednice SO-e	3/80
Zaključak sa sjednice SO-e	4/2
Zaključci sa sjednice SO-e	5/29
Zaključci sa sjednice SO-e	6/64
Zaključci sa sjednice SO-e	7/15
Zaključak o dodjeli opštinskih priznanja	10/30
Zaključci sa sjednice SO-e	10/31
Zaključci sa sjednice SO-e	11/99
Zaključci sa sjednice SO-e	12-2/51

INFORMACIJE

Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za devet mjeseci 2020. godine	5/10
Informacija o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za tri mjeseca 2021. godine	6/42
Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za devet mjeseci 2021. godine	11/32

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

ODLUKE

Odluka o utvrđivanju naknade plate za vrijeme privremene sprečenosti za rad zbog bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Opštinskoj upravi Ugljevik	1/26
Odluka o donošenju Plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i duge nesreće Opštine Ugljevik	1/27
Odluka o računovodstvenom evidentiranju obaveza nastalih po osnovu subvencija za privredu i poljopriv. u 2020. g	2/1
Odluka o stavljanju van snage opštih akata Opštine Ugljevik	2/1
Odluka o osnivanju Opštinske uprave Ugljevik	2/2
Odluka o uspostavljanju Opštinskog razvojnog tima	4/2
Odluka o stavljanju van snage Odluke o računovodstvenom evidentiranju obaveza nastalih po osnovu subvencija za privredu i poljoprivredu u 2020. godini	4/5
Odluka o raspodjeli sredstava iz budžeta Opštine Ugljevik namjenjenih za realizaciju projekata udruženja građana na području Opštine Ugljevik u 2021. godini	6/66
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Opštinske uprave Ugljevik	9/9
Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje na teritoriji opštine Ugljevik	9/9
Ispravka - dopuna	9/25

Odluka o proglašenju neradnog dana u opštini Ugljevik	10/35
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje	11/100
Odluka o izradi Strategije razvoja opštine Ugljevik 2023-2029.godine	12-2/52
Odluka o izradi Strategije razvoja lokalnih puteva i ulica u naselju	12-2/53
Odluka o izmjeni Odluke o uspostavljanju Opštinskog razvojnog tima	12-2/54
Odluka o stavljanju van snage opšteg akta opštine Ugljevik	12-2/54

R J E Š E N J E

Rješenje o vođenju popisa akata za 2021. godinu .	1/26
Rješenje o brojčanim oznakama oragnizacionih jedinica i stvaralaca akata za 2021. godinu	1/27
Rješenja o realokaciji sredstava	1/28
Rješenja o realokaciji sredstava	3/81
Rješenje o imenovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Ugljevik	4/4
Rješenje o brojčanim oznakama organizacionih jedinica i stvarala akata za 2021. godinu	4/5
Rješenja o realokaciji sredstava	4/14
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Prvostepene stručne komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika	6/66
Rješenje o imenovanju komisije za provođenje konkursa za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za opštinu Ugljevik	6/67
Rješenje o imenovanju disciplinske komisije	6/68
Rješenje o dopuni rješenja o vođenju popisa akata za 2021.g	6/68
Rješenja o realokaciji sredstava	6/68
Rješenja o isplati sredstava	6/68
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Prvostepene stručne komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika	7/19
Rješenja o isplati sredstava	7/19
Rješenja o realokaciji sredstava	7/19
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor najljepšeg urađenog dvorišta	8/5
Rješenja o realokaciji sredstava	8/5
Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o brojčanim oznakama organizacionih jedinica i stvaralaca akata za 2021 g	9/13

Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje štetnog događaja	9/13
Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje štetnog događaja uzrokovanog rekonstruisanjem putne infrastrukture u nadležnosti opštine Ugljevik	9/14
Rješenja o realokaciji sredstava	9/14
Rješenje o imenovanju radne grupe	10/32
Rješenje o imenovanju odgovornog lica za uspostavljanje, sprovođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole	10/34
Rješenja o isplati sredstava	12-2/66

PLAN

Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik za 2021. godinu	7/18
Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika u Opštinskoj upravi Ugljevik u 2021. godini	10/34

PROGRAMI

IZVJEŠTAJ

ZAKLJUČCI

Zaključak Opštinskog štaba za vanredne situacije	4/13
--------------------------------------------------	------

PRAVILNIK

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik	2/8
Pravilnik zaštite od požara Opštinske uprave Ugljevik	4/6
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik	7/17
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj privrede na teritoriji opštine Ugljevik	8/1
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik	9/1
Pravilnik o izmjeni Pravilnika u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik	12-2/54
Pravilnik o postupku dodjele stambenih jedinica socijalnog stanovanja	12-2/55
Pravilnik o načinu upravljanja i održavanju stambenih jedinica socijalnog stanovanja	12-2/60

OGLAS

Javni oglas za finansiranje projekata udruženja građana na području Opštine Ugljevik u 2021. godini	4/23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------